



TLHWEKISO YA METSI A DIBAKENG TSA MAHAENG

HA LE SE NA SETEISHENE SA TLHWEKISO YA METSI BAKENG SA METSI A LONA A NOKA NA LE KA ETSA JWANG HO HLWEKISA METSI? HO NA LE DITSELA TSE 5 TSA HO ETSA HORE METSI A LONA E BE A BOLOKEHILENG BAKENG SA HO NOWA:

Ho a bedisa

Ho bedisa metsi ho bolaya dikokwanahloko dife kapa dife tse ka bang teng ka hara metsi.

- ◆ Mohato wa 1. Bedisa metsi ka pitsa.
- ◆ Mohato wa 2. Etsa hore a fole.
- ◆ Mohato wa 3. Boloka metsi a bedisitsweng a kwahetswe ka sekwahelo kapa lesela ho a sireletsa hore a se kenwe ke ditshintshi le ditshila.

Ho tshela Bleach

Bleach e na le monko o matla mme e na le chlorine e bolayang dikokwanahloko tse kotsi metsing.

- ◆ Mohato wa 1: Reka botlolo ya bleach lebenkeleng la heno.
- ◆ Mohato wa 2: Tshela thispuni ya bleach metsing a etsang dilitara tse 20.
- ◆ Mohato wa 3: Tlohela hore ho dule bosiu bakeng sa bonyane dihora tse 2.
- ◆ Mohato wa 4: Boloka metsi a kwahetswe ka lesela kapa sekwahelo ho etsa hore ditshintshi le ditshila di se kene.
- ◆ Metsi a hao jwale a se a bolokehile hore a ka nowa.

Ho kenya dipidisi tse hlwekisang metsi

Ho na le dipidisi tse ngata tsa ho hlwekisa metsi tse fumanehang. Tsona di ka rekwa khemising kapa lebenkeleng la camping. Re kopa hore o latele ditaello tse pakaneng ka hloko. Ha ditshila di dula fatshe ka setshelong o tla be o se o sefa metsi a hlwekileng ka lesela le hlwekileng. Ditshila di tla salla leseleng. Etsa bonnete ba hore o boloka metsi a hlwekileng a kwahetswe ka lesela kapa sekwahelo.

Sehlwekisi sa letsatsi

Tlatsa botlolo ya polasetiki ka metsi e be o e beha letsatsing le tjhesang bakeng sa dihora tse pedi. Ha halofo ya botlolo e pentilwe ka botsho be e behwa lesenkeng, tshebetso ya ho futhumatsa e ya potlaka. Motswako wa metsi a futhumetseng le ultraviolet radiation e tswang letsatsing di bolaya dikokwanyana. Hona ho sebetsa hantle haholo bakeng sa ho bolaya baktheria ya kholera.



Ho tshela Iodine

Iodine hape e tla bolaya dikokwanahloko metsing. Re kopa hore o se ke wa sebedisa iodine haebe ha e utlwane le mmele wa hao.

- ◆ Tshela marothodi a 5 (lerothodi le 1 = 0.05ml) a iodine litareng e le nngwe ya metsi.
- ◆ Kwahela metsi ka lesela kapa sekwahelo e be o a beha bakeng sa dihora tse 15.
- ◆ Ha metsi a sa hlaka, a sefe ka lesela le hlwekileng e be o menahana tekanyo ya marothodi a iodine ho ba a 10 litareng e le nngwe ya metsi.



For more information on being Water Wise please contact 0860 10 10 60 or logo onto www.randwater.co.za and click on the Water Wise logo



Mohlodi: Exploring Water", Umgeni Water, 1994; "Elan", Medihelp, 2001; New Scientist Magazine, 2000